

Adresa: Ponuđačima u postupku nabavke



Regionalni vodovod Crnogorsko primorje



Broj: 25-4873/3

Datum: 03.10.2025. godine

Predmet: Postupak jednostavne nabavke za nabavku avio karata i usluge rezervacije br. 25-4873/1 od 01.10.2025. godine (šifra postupka 100642)
Pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda

Poštovani,

Naručilac je dana 03.10.2025. godine primio Zahtjev za izmjenu Zahtjeva za dostavljanje ponuda koji glasi:

„Molimo vas da izvršite izmjenu dokumentacije jer ista nije usaglašena sa zakonskim odredbama. Vaš koncept formiranja usluge koju nazivate TSC iz razloga navodne nemogućnosti formiranja cijene za avio karte nije usaglašen sa realnim stanjem, te otvara mogućnost manipulacije Agencija koje daju ponude, posebno jer su prateće usluge višestruko veće vrijednosti od TSC. Ovo iz razloga što davanjem niskih cijena TSC vi plaćate usluge u okviru procijenjene vrijednosti i plaćate usluge za koje niste ni sproveli postupak javne nabavke. Smatramo da su avioprevoznici nepravedno isključeni iz ovih postupaka posebno uslovom da je potrebno dostaviti Sertifikat o IATA akreditaciji za turističku agenciju pri čemu Crna Gora ima avio prevoznika u državnom vlasništvu. Mišljenja smo da se ova vrsta postupka mora podijeliti na avio destinacije koje pružaju avio prevoznico, koji imaju mogućnost davanja cijene koja bi bila važeća i fiksna u toku cijele godine. Svakako smatramo da nema potrebe da potenciramo samu nezakonitost postupka u kojem zahtijevate uslugu TSC a kao razlog navodite nemogućnost formiranja cijene, jer isto ne odgovara zakonskim uslovima koji ne daju naručiocima pravo da budžetska sredstva troše na usluge za koje nisu sproveli postupak javne nabavke. Vjerujemo da će razdvajanje ovog postupka na partije dovesti do pravilne i racionalne upotrebe budžetskih sredstava i usaglašenosti navedenog postupka sa Zakonom o javnim nabavkama“.

Uz zahvalnost na pruženoj mogućnosti razjašnjenja uslova propisanih Zahtjevom za dostavljanje ponuda, a u skladu sa članom 4 stav 5 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, Naručilac dostavlja sljedeće pojašnjenje:

Nakon pažljivog razmatranja navoda iz primjedbe, obavještavamo Vas da Naručilac ne prihvata zahtjev za izmjenu dokumentacije. Naime, Naručilac je formirao uslove Zahtjeva za dostavljanje ponuda na način koji omogućava transparentno i zakonito sprovođenje postupka, uz jasno definisane tehničke specifikacije (predmjer) zasnovan na jedinici mjere i procijenjenoj vrijednosti, što je u potpunosti usklađeno sa članom 6 stav 55 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, koji glasi:

„Ako se, zbog specifičnosti predmeta jednostavne nabavke, ne može odrediti tačna količina predmeta nabavke, predmet nabavke se određuje po jedinici mjere u odnosu na koju se daje ponuda, uzimajući u obzir ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke“.

Predmetne usluge obuhvataju sve usluge koje pruža turistička agencija u okviru organizacije i realizacije putovanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na: rezervaciju i izdavanje avio karata, izmjene i otkazivanja rezervacija, asistenciju tokom putovanja, organizaciju smještaja i druge logističke aktivnosti. Ovakav pristup omogućava Naručiocu da u okviru jedinstvenog ugovora dobije kompletnu uslugu, bez potrebe za sprovođenjem više pojedinačnih postupaka, koji bi, kumulativno, bili znatno finansijski nepovoljniji po Naručioca.

Takođe, važno je istaći da bi bilo neracionalno i operativno neizvodljivo da Naručilac unaprijed predviđa sve destinacije na koje će zaposleni putovati tokom perioda realizacije ugovora od 12 mjeseci. Službena putovanja zavise od brojnih faktora koji se ne mogu planirati unaprijed, uključujući pozive na međunarodne konferencije, sastanke, obuke, hitne intervencije i druge profesionalne obaveze koje se javljaju dinamično tokom godine. Unaprijed definisanje destinacija i termina putovanja ne bi odražavalo stvarne potrebe Naručioca, te bi dovelo do ograničenja u realizaciji ugovora i neefikasnog korišćenja budžetskih sredstava. Upravo iz tog razloga, predmet nabavke je definisan po jedinici mjere zasnovan na svim uslugama koje naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte, kako bi se omogućila fleksibilnost i zakonito poslovanje.

Koncept formiranja usluge pod nazivom TSC (Ticket Service Charge) zasnovan je na specifičnosti predmeta javne nabavke, pri čemu je važno naglasiti da TSC predstavlja samo jednu od usluga koje turistička agencija može naplatiti u okviru svoje djelatnosti. Pored TSC-a, agencije naplaćuju i RSF (Reservation Service Fee), kao dodatnu uslugu koja se odnosi na rezervaciju, izmjenu, otkazivanje i administrativnu obradu putovanja. Ukupno posmatrano, TSC i RSF čine osnovne stavke koje agencija naplaćuje za pružanje svojih usluga, a koje su obuhvaćene pozicijama 1 do 5 iz tehničke specifikacije predmetnog postupka.

Uslov posjedovanja IATA sertifikata predstavlja standardnu praksu u oblasti pružanja usluga turističkih i avio aranžmana, te ne predstavlja diskriminatornu odredbu, već garanciju profesionalnog kapaciteta ponuđača da obezbijedi usluge u skladu sa međunarodnim pravilima i procedurama.

Uzimajući u obzir sve navedeno, smatramo da dokumentacija u potpunosti odgovara zakonskim propisima i potrebama Naručioca, te ne postoji osnov za njenu izmjenu.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a

